



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
**Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj**

Ul. Vuka Karadžića br.41
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-332/25-462

Podgorica, 06. novembar 2025. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 32 stav 1 i 3 i člana 34 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 19/25 i 92/25) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG" broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući u predmetu po zahtjevu **Popović Borisa, iz Podgorice**, donosi

RJEŠENJE

IZDAJE SE Popović Borisu, iz Podgorice, građevinska dozvola, za rekonstrukciju sa dogradnjom i nadgradnjom stambenog objekta (neto površine prizemlja 41,51m², spratnosti: P+1, BRGP 115,41 m²), na urbanističkoj parceli broj **UP 9, Zona „A”, u zahvatu LSL-a “Doljani”**, koju čini kat. parcele 294/1, 294/2 i 294/3 KO Masline, u Podgorici.

Radovi na izgradnji predmetnog objekta, trebaju biti izvedeni u svemu prema glavnom projektu koji je urađen od strane „Intesa group" d.o.o., iz Bijelog Polja, glavni inženjer Aleksandra Veljković, dipl.ing.arh.

Investitor je dužan da građevinskom inspektoru prijavi početak izgradnje objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja, kao i da najkasnije u roku od sedam dana od dana dobijanja konačnog izvještaja o vršenju stručnog nadzora, a prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole,

Investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja objekta istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, revidentu, privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje gradi objekat (u daljem tekstu: izvođač radova), privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje obavlja stručni nadzor (u daljem tekstu: stručni nadzor), vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, vodećem revizoru odnosno odgovornom revizoru koji rukovodi revizijom glavnog projekta u cjelini, odgovornom projektantu koji rukovodi građenjem i nadzornom inženjeru koji rukovodi stručnim nadzorom, 3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukture i druge podatke od značaja za građenje objekta.

Investitoru prestaje pravo gradjenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne građenje objekta u roku od dvije (2) godine od dana izdavanja iste.

Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od pet godina od dana izdavanja građevinske dozvole. Ukoliko investitor ne završi građenje objekta u roku od pet godina dužan je da do završetka građenja objekta, plaća godišnju naknadu za svaku započetu godinu prekoračenja roka, na osnovu predračunske vrijednosti objekta iz revidovanog glavnog projekta na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola, kao i da kontinuirano održava gradilište do pribavljanja upotrebne dozvole.

Sastavni dio ovog rješenja je Glavni projekat elektronski potpisan od strane ovog Sekretarijata dana 06.11.2025. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada - Podgorica, obratio se **Popović Boris, iz Podgorice**, zahtjevom broj UPI 08-332/25-462 od 16.07.2025. godine, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju jednorodnog stambenog objekta, na dijelu urbanističke parcele broj **UP b66, u zahvatu DUP-a "Momišići B"**, kojeg čini kat. parcela 989 KO Podgorica I.

U predmetnom postupku je pribavljena sledeća dokumentacija:

- **Urbanističko-tehnički uslovi** broj 08-332/23-835 od 08.05.2023. godine, izdati od strane ovog Sekretarijata,
- **Glavni projekat** urađen od „Intesa Group“ d.o.o., iz Podgorice, od marta 2024. godine,
- **Saglasnost na idejno rješenje** Glavnog gradskog arhitekta broj UP I 30-332/23-271 od 22.01.2025. godine,
- **Rješenje o ispravci greške** broj UP I 30-332/25-23 od 03.10.2025. godine, donijeto od strane Službe glavnog gradskog arhitekta,
- **Potvrda** broj 3849 od 11.04.2025. godine, izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, da je Popović Boris, iz Podgorice, sa Glavnim gradom zaključio Ugovor broj 01-018/25-2241 od 07.04.2025. godine, o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na ime rekonstrukcije predmetnog objekta,
- **listovi nepokretnosti** 474, 796 i 797 KO Masline – izvod i prepisi od 02.10.2025. godine, za kat. parcele 294/1, 294/2 i 294/3, izdati od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Podgorica, sa pravom svojine na ime Popović Nadežde,
- **saglasnost Popović Nadežde** da Popović Boris može izvršiti rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadgradnje porodične stambene zgrade, ovjerena od strane notara Anke Stojković OV 4332/2023 od 11.09.2023. godine,
- **rješenje Uprave za nekretnine** broj 101-919/25-16239 up od 20.10.2025. godine, kojim se odbija zahtjev Popović Borisa za upis zabilježbe saglasnosti OV br. 4332/23 od 11.09.2023. godine,
- **kopija kat. plana** od 03.10.2025. godine, izdata od strane Uprave za nekretnine – PJ Podgorica,
- **saglasnost** broj UPI-02-041/2-1692/2 od 08.04.2024. godine, na revidovani Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za predmetni objekat, izdata od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.,
- **saglasnost na glavni projekat** predmetnog objekta broj UPI 11-341/25-2287 od 08.09.2025. godine, izdata od strane Sekretarijata za saobraćaj,
- **polisa osiguranja od odgovornosti** POL-00295119 od 09.05.2025. godine, izdata od "Sava Osiguranje" Podgorica, za projektanta.

Članom 32 stav 1 i 3 Zakona o izgradnji objekata, propisano je:

„Građevinsku dozvolu za građenje objekata izdaje organ lokalne uprave, osim za objekte iz stava 2 ovog člana.

Građevinska dozvola izdaje se rješenjem.”

Članom 34 stav 2 istog zakona propisano je:

„Građevinska dozvola za objekat porodične stambene zgrade izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejnog rješenja;
- 3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi;
- 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisane u "G" listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;
- 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i dokaza o izmirenju obaveza plaćanja posebne naknade za investicije propisane zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja;
- 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima;
- 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta."

Članom 35 stav 8 i 9 istog zakona propisano je:

„Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole.

Ako investitor ne započne građenje u roku iz stava 8 ovog člana, prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli."

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekretarijat nalazi, da su ispunjeni uslovi iz citiranog člana 34 Zakona o izgradnji objekata, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata i taksira sa 3,00 eura.

RJEŠENJE OBRADIO:

Dejan Mugoša, dipl.prav.



Gavrilo Vuković, spec.sci.arh.

SEKRETAR

Dostavljeno:

- x 2 Podnosiocu zahtjeva,
- Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i
- a/a